

**SAVEYI YA KUHUMBULELE KWA VHADZULAPO
VHA AFRIKA TSHIPEMBE**

Khweshineya 1: Tshimedzi 2007



VHAFHINDULI VHA MINWAHA YA 16 U YA NNTHA

Ndi matsheloni/masiari/madekwana avhudi, dzina langa ndi pfi _____, ri khou u ita thodisiso dza vha *Human Sciences Research Council* (HSRC). Vha HSRC vha anzela u ita dzithodisiso dza u wana maimo/vhupfiwa ha vhadzulapo vha Afurika Tshipembe. Thero dza thodisiso dzi katela mafhungo apo a katelaho zwa vhudavhidzani, dzipolitiki, zwa pfunzo, vhushaya-mishumo, thaidzo dza vhaaluwa na vhushaka ha vhatu vha si dzithanga nga minwaha. Sa tsalela ya mushumo wa phanda, ri do tama u vha vhudzisa dzimbudziso dzi kwamaho thero dzo fhambanaho dzine dza vha dza ndeme kha lushaka. U wana zwidodombedza/mafhungo a fulufhedzeaho nga muelo wa tshisaintsi, ri vha humbela uri vha fhindule dzimbudziso nga u fulufhedzea hu konadzeaho. Mahumbulwa avho ndi a ndeme kha thodisiso idzi. Fhethu hune vha dzula hone na vhone vhane zwo nangiwa nga ndila ya u tou topola u itela u swikela ndivho ya thodisiso. U nangiwa havho hu tou vha tshidanwe. Mafhungo ane vha do ri nea one a do dzula a tshiphiri. Vhone na vha muta wavho vha nga si divhadziwe nga dzina kana adirese yavho kha muthihi wa mivhigo ine ra khou pulana u i nwala.

ZWIDODOMBEDZWA ZWA NDALELO

	DUVHA NWEDZI	TSHIFHINGA TSHA U THOMA		TSHIFHINGA TSHA U FHEDZA		**PHINDULO
		HR	MIN	HR	MIN	
Ndalelo ya u thoma	/ / 2007					
Ndalelo ya vhuvhili	/ / 2007					
Ndalelo ya vhuraru	/ / 2007					

****DZIKHOUDU DZA PHINDULO**

Khweshinee yo fhelaho/dadzwaho	= 01
Khweshinee i songo fhelaho (kha vha nee zwiitisi)	= 02
<u>U dalelwa hafhu</u>	
Ndangano yo itwaho	= 03
Mufhinduli o nangwaho ha ho hayani	= 04
A hu na muthu hayani	= 05
<u>A vho ngo tea</u>	
Nndu/fuletse/tshitensi tshi si na muthu/ a si nndu kana fuletse/ ho thuthwa	= 06
A hu na muthu a teaho, u ya nga thodea dza thodisiso	= 07
Mufhinduli ha koni u davhidzana na vhatodisisi nga mulandu/nwambo wa luambo	= 08
Mufhinduli ho ngo linganela muvhilini/muhumbuloni uri a nga vhudziswa dzimbudziso	= 09
<u>U hana</u>	
Mukwamiwa/mudavhidzani nae o hana	= 10
Inthaviwi yo haniwa nga vhafhinduli vho nangiwaho	= 11
Inthaviwi yo haniwa nga vhabebi	= 12
Inthaviwi yo haniwa nga munwe murado ya muta	= 13
<u>TSHUMISO YA OFISINI</u>	
	= 14

ZWA TSHIDZUMBE VHUKUMA

Dzina la muvhudzisi

Nomboro ya muvhudzisi
Yo tolwa nga

Tsaino ya mutoli _____

NDANGULO YA MUSHUMO WA NNDA

NDANGULO	EE	HAI	MAHUMBULWA
Nga Tshivhili	1	2	
Nga Lutingo	1	2	
Dzina	TSAINO		
.....	DATUMU/...../.....2007		

--

MAITELE A U NANGA/KHETHA MUFHINDULI

Tshivhalo tsha vhatu fhethu ho dalelwaho

--	--

Tshivhalo tsha vhatu vha re na minwaha ya 16 u ya nthu fhethu ho dalelwaho

--	--

Vha humbelwa u dodombedza vhatu vhothe fhethu ho dalelwaho/tshitentsini tsho dalelwaho vha re na minwaha ya 16 u ya nthu vhe vha vha vha vhadzuli maduvha a 15 kha a 30 o fhiraho. Musi vho no fhedza, vha shumise giridi ya Kish kha siatari li tevhelaho u talula vhatu vha teaho u vhudziswa dzimbudziso.

Madzina a vhatu vha re na minwaha ya 16 u ya nthu	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

DZINA LA MUFHINDULI:
DIRESI YA MUFHINDULI:
.....
.....
LUTINGO LWA MUFHINDULI:

GIRIDI YA U NANGA VHAFHINDULI

NOMBORO YA KHWESHINE YA				TSHIVHALO TSHA VHATHU VHANE KHAVHO HA TEA UBVA VHAFHINDULI																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26	51	76	1	1	1	3	2	4	1	3	5	8	6	5	12	10	1	6	8	7	19	19	13	21	13	24	25
2	27	52	77	1	2	3	4	3	1	2	2	3	4	8	3	7	2	5	14	4	15	4	8	6	16	14	22	19
3	28	53	78	1	1	2	1	4	2	7	6	9	3	5	11	2	1	3	11	7	10	16	16	10	5	2	2	3
4	29	54	79	1	2	3	2	1	3	5	8	6	2	4	2	4	8	11	10	16	6	9	10	15	11	12	11	18
5	30	55	80	1	1	1	4	5	6	3	5	7	5	9	8	13	3	2	13	5	18	1	4	1	20	11	5	24
6	31	56	81	1	2	2	2	3	5	7	7	8	7	1	4	9	14	8	2	17	17	14	12	14	22	10	3	14
7	32	57	82	1	2	1	1	4	1	4	1	4	6	3	6	5	7	13	9	2	3	13	14	8	2	7	20	4
8	33	58	83	1	1	2	3	2	5	1	4	2	1	7	10	6	5	4	15	10	5	2	13	4	17	5	17	8
9	34	59	84	1	1	3	2	5	6	2	2	1	9	10	1	10	4	6	6	1	9	10	1	5	6	9	1	12
10	35	60	85	1	2	2	4	1	3	3	6	9	10	11	12	3	9	15	7	8	11	6	3	9	4	3	10	1
11	36	61	86	1	1	1	3	1	4	5	3	1	6	2	9	13	11	14	4	11	4	15	15	17	1	1	23	2
12	37	62	87	1	2	3	1	3	2	7	5	6	5	7	7	8	6	10	3	3	1	12	20	7	13	22	12	16
13	38	63	88	1	1	2	1	5	3	6	4	3	4	6	2	11	13	12	1	15	8	7	2	12	15	21	13	7
14	39	64	89	1	2	3	2	4	1	4	7	8	2	5	6	11	12	9	16	13	16	11	18	18	14	16	18	23
15	40	65	90	1	2	1	4	2	4	3	8	7	7	11	1	3	5	7	12	14	13	8	17	20	19	20	19	11
16	41	66	91	1	1	3	3	1	6	5	1	5	9	10	3	2	11	13	8	12	12	5	6	21	8	8	4	15
17	42	67	92	1	1	2	2	3	4	2	6	2	3	2	12	5	2	10	13	5	8	18	9	16	10	17	16	20
18	43	68	93	1	2	1	4	2	6	4	1	4	8	9	10	7	9	3	12	12	9	7	20	19	9	19	21	13
19	44	69	94	1	2	2	1	3	5	2	8	9	10	4	9	8	13	1	1	14	10	19	10	11	18	15	7	6
20	45	70	95	1	1	3	2	5	4	1	3	8	1	3	8	6	6	9	5	7	13	4	15	1	7	22	15	21
21	46	71	96	1	1	1	2	5	1	7	2	3	2	1	11	4	7	5	3	2	1	3	12	18	5	19	14	9
22	47	72	97	1	2	1	3	1	3	2	6	2	1	8	7	1	4	2	11	8	2	17	4	17	21	16	3	5
23	48	73	98	1	2	3	4	2	2	6	7	7	8	3	4	9	3	6	2	11	11	16	2	8	11	23	6	22
24	49	74	99	1	1	2	1	4	6	3	5	5	3	1	5	13	1	14	8	14	6	15	9	14	3	6	9	17
25	50	75	100	1	1	2	3	3	2	4	6	4	7	5	3	12	12	12	4	6	2	17	11	2	12	4	8	10

KHWESHINEYA YA SASAS 2007

Nomboro ya vhatu mutani

Nomboro ya vhatu vha minwaha ya ntha ha 16 mutani

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGEDZELE ZWO FANELAHO

Shedulu ya muta	Kha vha thome nga vhahulwane (nntha) vha de nga vhatuku (fhasi)	Nomboro ya muthu	Minwaha yo fhelelaho (<1 = 00)	Mbeu M=1 F=2	Muvhala	Vhushaka na mufhinduli
<i>Kha vha bule vhatu vhothe vho no la afha mutani na vhe vha vha tshi dzula hone maduvha a 15 kha maduvha a 30 o fhiraho</i> <i>Kha vha tingeledze nomboro tsini na dzina la thoho ya muta</i>		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				
		09				
		10				
		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				

Khoudu dza zwigwada nga mirafho

- 1 = MuAfurika/Murema
- 2 = Mukhaladi
- 3 = Mugula
- 4 = Mutshena
- 5 = Zwinwe vho (vha talule)

Khoudu dza vhushaka na mufhinduli

- 1 = Mufhinduli
- 2 = Munna kana mufumakadzi
- 3 = Nwana (musidzana kana mutukana)
- 4 = Khotsi kana mme
- 5 = Khaladzi, murathu kana mukomana
- 6 = Muduhulu
- 7 = Makhulu
- 8 = Mazwale
- 9 = Sivhara
- 10 = Sivhara kana muhalivho
- 11 = Vhushaka vhunwe (makhadzi, malume)
- 12 = A huna vhushaka

DEMOKRASI NA KUVHUSELE

1. Ndi humbela uri vha mmbudze uri vha humbula uri khaedu THARU dza ndeme dzine vha khou tangana nadzo fhanu Afurika Tshipembe zwino ndi dzifhio?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NNTHA.

HIV/AIDS	01
U shayea ha mishumo	02
Khethululo nga lukanda	03
Vengo la vhabvannda	04
Vhugevhenga na tsireledzo	05
U diswa ha tshumelo	06
Nndu dzi rengeaho	07
Mbuedzedzo ya shango kha vhane vhalo / u kovhekanywa ha shango	08
Pfanelo dza vhathu	09
Pfunzo	10
Mafhungo a ekonomu na tshede	11
Mafhungo a mishumoni	12
Mafhungo a muta na vhaswa	13
Mafhungo a zwa vhurerele na mvelelo	14
Mafhungo a zwa mupo	15
Mafhungo a politiki	16
Vhuada	17
Vhushai	18
Zwinwe vho (kha vha talule)	19
(A thi divhi)	98

2. Kha minwaha mitanu yo fhiraho, vhutshilo ho khwinifhadzea, ho dzula ho ralo kana u nana kha vhathu vho no nga vhone?

Khwinifhadzea	1
U dzula zwo ralo	2
U nana	3
(A thi divhi)	8

3. Kha minwaha mitanu i daho, vha vhona unga vhutshilo vhu do khwinifhadzea, u dzula ho ralo kana u nana kha vhathu vho no nga vhone?

Khwinifhadzea	1
U dzula zwo ralo	2
U nana	3
(A thi divhi)	8

4. Vha a fushea kana u sa fushea nga ndila ine demokirasi ya khou shuma ngayo fhanu Afurika Tshipembe ? [*Garata 2*]

U fushea tshothe	1
U fushea	2
U fushea kana u sa fushea	3
U sa fushea	4
U sa fushea tshothe	5
(A thi divhi)	8

5. Vha a fushea kana u sa fushea nga ha ikonomi nga u angaredza fhano Afurika Tshipembe? Vha a...? [Garata 2]

U fushea tshothe	1
U fushea	2
U fushea kana u sa fushea	3
U sa fushea	4
U sa fushea tshothe	5
(A thi divhi)	8

Kha vha sumbedzise ndila ine vha fulufhela kana u sa fulufhela zwitatimennde zwitevhelaho nga ha zwiimiswa zwine zwa wanala Afrika Tshipembe. [Garata 3]

	Zwiimiswa	Ndi fulufhela nga maanda	Ndi a zwi fulufhela	Vhukati	A thi zwi fulufheli	A thi zwi fulufheli na luthihi	(A thi divhi)
6.	Muvhuso wa lushaka	1	2	3	4	5	8
7.	Dzikhothe	1	2	3	4	5	8
8.	Phalamennnde	1	2	3	4	5	8
9.	Tshipholisa	1	2	3	4	5	8
10.	Muvhuso wapo	1	2	3	4	5	8
11.	Dzikereke	1	2	3	4	5	8
12.	Madzangano a politiki	1	2	3	4	5	8
13.	Vhorapolitiki	1	2	3	4	5	8

Vha fushea kana u sa fushea zwingafhani nga ndila ine muvhuso wa khou tshimbidza mafhungo a tevhelaho tsini na vhupo ha havho ? [Garata 2]

		U fushea tshothe	U fushe a	Sa zwenez wo	U sa fushe a	U sa fushea tshothe	(A thi divhi)
14.	Kunetshedzele kwa madi	1	2	3	4	5	8
15.	U netshedza mudagasi	1	2	3	4	5	8
16.	U bviswa ha mathukhwi	1	2	3	4	5	8
17.	Ndu dzi reneaho	1	2	3	4	5	8
18.	U swikelelea ha zwa mutakalo	1	2	3	4	5	8
19.	Dzilafho la malwadze a phirela dza vhudzekani, ane a nga (STIs), ho katelwa na HIV/AIDS	1	2	3	4	5	8
20.	U fhungudza vhugevhenga	1	2	3	4	5	8
21.	U sika mishumo	1	2	3	4	5	8
22.	Mbuedzedzo ya shango kha vhane vhalo / u kovhekanywa ha shango	1	2	3	4	5	8
23.	U nekedzwa ha mindende kana tshelede dza vhana	1	2	3	4	5	8
24.	Zwa pfunzo	1	2	3	4	5	8

Mbudziso dzi tevhelaho ndi dza ha vhudipfi havho nga ha kuvhusele kwa shango. Vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwi tevhelaho [Garata 1]

	U tendelana tshothe	U tendelana	U tendelana kana u sa tendelana	U sa tendelana	U tendelana tshothe	(A thi divhi)
25. Vhorapolitiki vhane vha wanwa mulandu kha zwa vhuada vha fanela u di rula mushumo	1	2	3	4	5	8
26. Vhorapolitiki vho khethiwaho vha fanela u di rula mushumo musi vha tshi tshintsha vha ya linwe dzangano	1	2	3	4	5	8
27. Muvhuso u fanela u kona u thivhela vhadzulapo kha u sasaladza wone muvhuso	1	2	3	4	5	8
28. Vhadzulapo vha fanela u vha pfanelo ya u thoma kana u vha murado wa madzangano vho vhofholowa o nonga, madzangano a politiki, mabindu, dziunioni na manwe madzangano ane vha a takalela	1	2	3	4	5	8
29. Muvhuso u fanela u vha na ndangulo kha mafhungo ane a newa muthu munwe na munwe	1	2	3	4	5	8
30. U tereka ndi ndila i tangedzeaho ya u sumbedza vhudipfi ha vhatu kha demokراسي	1	2	3	4	5	8

VHUSHAKA NA DZINWE TSHAKHA

Vha pfa vha na vhushaka vhungafhani na tshakha dza vhatu dzi tevhelaho? [Garata 4]

	Hu na vhushaka vuhulu	Hu na vhushaka vhutuku	A huna vhushaka na vhuthihi	A hu na vhushaka	A thi divhi
31. Avho vhane vha amba luambo luthihi na vhone	1	2	3	4	5
32. Avho vhane vha wela kha murafho muthihi na vhone	1	2	3	4	5
33. Avho vhane vha wela kha tshiimo tsha masheleni tshi no nga tsha vho	1	2	3	4	5
34. Avho vhane vha dzulelana navho	1	2	3	4	5

Vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwi tevhelaho? [Garata 1]

	U tendelana tshothe	U tendelana	U tendelana kana u sa tendelana	U sa tendelana	U tendelana tshothe	(A thi divhi)
35. Vhatu vha mirafho yo fhambanaho a vha fulufhelani kana u funana	1	2	3	4	5	8
36. Vhatu vha mirafho yo fhambanaho a vha nga si vhuye vha fulufhelana kana u funana	1	2	3	4	5	8

37. Vha nga di talusa sa murado wa tshigwada tshine tsha vha tshi tshi khou talulwa kha lino shango?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA.

Ee	1	
Hai	2	→ Vha pfukele kha Q.39
(A thi divhi)	8	→ Vha pfukele kha Q.39

38. Ndi kha sia lifhio line vha vhona uri tshigwada tsha lushaka lwavho vha pfa tsho thudzelwa thungo? U PALA: 'Zwinwe zwiitisi ndi zwiifhio'?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. PHINDULO YO NO FHIRA NTHIHI DZO TENDELWA.

a	Muvhala/lushaka	01
b	Tshakha	02
c	Vhurereli	03
d	Luambo	04
e	Minwaha	05
f	Mbeu	06
g	Khethuluwo nga mbeu	07
h	Pfunzo	08
i	Vhuholefhali	09
j	U sa shuma	10
k	Dzingu/Phurovintsi	11
l	Zwinwe (kha zwi bule)	12
m	(A thi divhi)	98

39. Afrika Tshipembe lo vha li na maitele a tshitalula u ya nga mulayo vhukati ha vhatshena, vharema, makhaladi na maindia/magula. U bva nga 1994, vha humbula ungari vhusaka vhukati ha mirafho kha lino shango ho khwinifhadzea, ho dzula ho ralo kana ho tou nana?

Ho khwinifhadzea	1
Ho dzula ho ralo	2
Ho tou nana	3
(A thi divhi)	8

40. Ndi lungana hune vha pfa vho khethululea?

Tshifhinga tshothe	1	
Tshifhinga nga tshifhinga	2	
Tshinwe tshifhinga	3	
Na luthihi	4	→ Vha pfukele kha Q.42
(A thi divhi)	8	→ Vha pfukele kha Q.42

41. Tshiwo tsha khethululo nga muvhala tsho bvelela gai khavho zwezwino?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI FHEDZI

Mushumoni	01
Kha tshiiimiswa tsha pfunzo	02
Mavhengeleni	03
Dzibadani na dzindilani	04
Musi ndi tshi khou ita khumbelo ya mushumo	05
Kha muhasho wa muvhuso	06
Kha dzikilabu dza lushaka	07
Kha dzitietha	08
Mavhengeleni a zwiliwa	09
Mitamboni	10
Hunwe-vho	11
Hothe-hothe	12
(A zwi athu u bvelela)	99

Vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani u ri muvhuso u fanela u....? [Garata 1]

	Tendelana tshothe	Tendelani	Vhukati	A thi tendelani	A thi tendelani tshothe	(A thi divhi)
42. Kovhekanya shango kha vharema vha Afurika Tshipembe.	1	2	3	4	5	8

Vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani u ri....? [Garata 1]

	Tendelana tshothe	Tendelana	Vhukati	A thi tendelani	A thi tendelani tshothe	(A thi divhi)
43. Magavhelo u ya nga muvhala wa lukanda kha mitambo ya lushaka.	1	2	3	4	5	8
44. U tholiwa na u aluswa ha vharema vha Afurika Tshipembe mishumoni.	1	2	3	4	5	8
45. U tholiwa na u promotiwa ha vhafumakadzi mishumoni.	1	2	3	4	5	8

46. Kha vha sumbedza zwitatamennde zwine zwa vha kwama. Nga u angaredza ndi a tanganedza fhano Afrika Tshipembe ...

Vhabvannda vhothe	1	
Vhanwe vha vhabvannda	2	
Vhabvannda a thi vha tanganedzi	3	Vha pfukele kha Q.51

47. Ndi tshifhio, arali tshi hone, tshigwada tshine vha sa tshi tode uri tshi de tshi dzule Afrika Tshipembe? (Kha vha nange tshigwada tshithihi fhedzi)

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI FHEDEZI

Vharema	1
Europeans	2
Americans	3
Indians	4
Other Asians	5
Australians	6
Vhavhuyaho vha Afrurika Tshipembe	7
Vhanwe	8
A huna (ndi tanganedza zwigwada zwothe)	9

Vha pfukele kha Q. 51

Vha tshi humbula nga tshigwada tshe vha tshi bula, vha tendelana na u sa tendelana zwingafhani na zwitatamennde zwitevhelaho? [Garata 3]

	U tendelan a tshothe	U tendel ana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	A thi divhi
48. Tshigwada itshi tshi disa tshutshedzo kha sia la mishumo	1	2	3	4	5	6
49. Tshigwada itshi tshi disa tshutshedzo kha sia la vhugevhenga	1	2	3	4	5	6
50. Tshigwada itshi tshi disa tshutshedzo kha sia la mvelele na matshilele	1	2	3	4	5	6

PFUNZO

51. Vha tendelana u swika ngafhi na fhungo la uri zwi fanela u vha khombe khombe uri vhana vhothe vha dzhene tshikolo?

U thoma kha ho katelwa na gireidi 3 (Std 1)	1
U swika kha ho katelwa gireidi 7 (Std 5)	2
U swika kha ho katelwa gireidi 9 (Std 7)	3
U swika kha ho katelwa gireidi 12 (Matiriki)	4
U dzhena tshikolo hu songo vha khombe-khombe kha murole u fhio na u fhio	5
(A thi na divhi)	8

Kha vha sumbedzise u tendelana na u sa tendelana na zwitatamennde zwitevhelaho [Garata 1]

		Tendela na tshothe	Tendelana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	(A thi divhi)
52.	Zwikolo zwothe zwi tea u vha na vhana vha mirafho yothe.	1	2	3	4	5	8
53.	Zwikolo zwothe zwi tea u vha na vhana vha nyambo dzo fhambanaho.	1	2	3	4	5	8
54.	Vhana vha vhurereli ho fhambanaho, kana vha sa weli kha vhunwe ha vhurereli vha fanela u netshedzwa pfunzo vho fhandekanywa.	1	2	3	4	5	8
55.	Vhasidzana na vhatukana vha tea u funzwa vho fhandekanywa	1	2	3	4	5	8
56.	Vhana vhane vha bva mitani yo pfumaho na vhane vha bva mitani ya vhushai vha fanela u funzwa vho tangana/fhethu huthihi	1	2	3	4	5	8

Vha vhona u ngari luambo lwo teaho u funza vhana vha mirole I tevhelaho lu fanela u vha lufhio?

	Lungisi	Luambo lwa damuni lwa mugudiswa	Tshivhuru	(A thi divhi)	
57.	Gireidi 1 to 3	1	2	3	8
58.	Gireidi 4 to 9	1	2	3	8
59.	Gireidi 10 to 12	1	2	3	8
60.	Pfunzo dza nthu (Yunivesithi, Kholedzhi, Teknikon)	1	2	3	8

Vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwitatemennde zwi tevhelaho....? [Garata 1]

	Tendelana tshothe	Tendelana	Vhukati	A thi tendelani	A thi tendelani tshothe	(A thi divhi)	
61.	Ndi a thonifha vhadededzi kha u dinekedzela kha vhana na lushaka.	1	2	3	4	5	8
62.	Vhadededzi vha songo tendelwa u ita zwithu zwine zwa tshinya tshirunzi tshavho tsha u funza zwo no nga tshitereke.	1	2	3	4	5	8

ZWA VHUDIFARI

Zwino ndi do vhudzisa dzinwe mbudziso nga ha zwa vhudifari [Garata 5]

	A zwo khakhea na luthihi	Zwo khakhea tshinwe tshifhinga	Zwo todo u khakhea	Zwo khakhea tshothe	(A thi divhi)
63. Vha humbula uri ni zwavhudi kana a si zwavhudi uri munna na mufumakadzi vha didzhenise kha zwa vhudzekani vha saathu malana?	1	2	3	4	8
64. Vha humbula uri ndi zwavhudi kana a si zwavhudi musu muthu o malaho/malwaho atshi di dzhzenisa kha zwa vhudzekani na muthu a songo mu malaho?	1	2	3	4	8
65. Vha humbula uri ndi zwavhui kana a si zwavhudi vhathu vha mbeu nthihi vha tshi ita zwa vhudzekani vhothe?	1	2	3	4	8

66. Vhathu vho wanwaho mulandu wa u vhulaha vha fanela u gwevhiwa lufu. Vhone vha a...[Garata 1]

Tendelana tshothe	1
U tendelana	2
U tendelana kana u sa tendelana	3
U sa tendelana	4
U sa tendelana tshothe	5
(A thi divhi)	8

Vha humbula uri zwo khakhea kana u sa khakhea u ri mufumakadzi a thuthe thumbu...?

	A zwo khakhea tshothe	Zwo khakhea tshinwe tshifhinga	Zwo todo u khakhea	Zwo khakhea tshothe	(A thi divhi)
67. Arali nwana a tshi sumbedza uri u do bebiwa a na vuholefhali	1	2	3	4	8
68. Arali muta u na tshedelede thukhu u si swikeleli u alusa vhanwe vhana	1	2	3	4	8

VHUGEVENGA NA TSIRELEDZO

69. Vhone kana munwe murado wa muata wavho vhono vhuya vha vha mupondiwa wa vuhvava kana vhugevhenga kha minwaha mitanu yo fhiraho?

Ee	1
Hai	2
(A thi divhi)	8

70. Vha pfa vho tsireledzea kana u sa tsireledzea maduvha manzhi?

U tsireledzea tshothe	1
U tsireledzea	2
Vhukati	3
U sa tsireledza	4
U sa tsireledzea tshothe	5
(A thi divhi)	8

71. Vha pfa vho tsireledzea kana u sa tsireledzea musi vha tshi khou tshimbila vha vhothe nga masiari?

U tsireledzea tshothe	1
U tsireledzea	2
Vhukati	3
U sa tsireledzea	4
U sa tsireledzea tshothe	5
(A thi divhi)	8

72. Vha pfa vho tsiredzea kana u sa tsiredzea musi vha tshi khou tshimbila vha vhothe nga vhusiku?

U tsireledzea tshothe	1
U tsireledzea	2
Vhukati	3
U sa tsireledzea	4
U sa tsireledzea tshothe	5
(A thi divhi)	8

73. Ndi lungana lune vha humbula uri ndu yavho i nga phaswiwa/kana vha nga tswelwa?

Lunzhi	1
Kanzhi	2
Tshinwe tshifhinga	3
A zwi skou itea	4
Na khathihi	5
(A thi divhi)	8

74. Ndi lungana lune vha humbula uri vha nga vha mupondiwa wa vhugevhenga?

Lunzhi	1
Kanzhi	2
Tshinwe tshifhinga	3
A zwi skou itea	4
Na khathihi	5
(A thi divhi)	8

VHUSHAI HA VHANA

Ri hambela uri vha ambe u uri vha hambula uri zwi tevhelaho ndi zwavhutogwa uri mubebi munwe na munwe kana muundi a kone u swikelela uri vhana vha kone u diphina nga tshiimo tsha vhutshilo tshi tanganedzeaho fhano Afurika Tshipembe namusi. Arali vha tshi hambula uri ndi tsha vhutogwa , vha nange 'ZWAVHUTOGWA'. Arali vha tshi hambula uri zwi a tamisa fhedzi a si zwa vhutongwa kha vha nge 'ZWI A TAMISA'. Arali vha tshi hambula uri a si zwavhutogwa na u ri a zwitamisi, vha nange 'VHUKATI'. Hu na khonadzeo dza phindulo tharu i.e, 'ZWAVHUTOGWA'. ZWI A TAMISA' kana 'VHUKATI'.

MUVHUDZISI: 'VHANA' ZWI AMBA MUTHU A RE FHASI HA MINWAHA YA 18.

	Zwidombedzwa	Zwavhutogwa	Zwi a tamisa	Vhukati	(A thi divhi)
75.	Zwiliwa luraru nga duvha zwo no katela mitshelo/miroho na tshipida tsha phurotheini (e.g. nama, khovhe, makumba, nawa, nduhu, thoro)	1	2	3	8
76.	Zwienda zwa vhutambo ho fhambanaho (e.g. zwa u ya tshikoloni, zwa u tamba ngazwo, zwa u ya vhutamboni ha tshipentshela)	1	2	3	8
77.	Zwa u tamba ngazwo (e.bulatsho na mushonga wa u tamba mano, tshisibe, tshisibe tsha u tamba mavhudzi, gamu) u ri u kone u tamaba duvha na duvha	1	2	3	8
78.	Bugu dza zwitori	1	2	3	8
79.	Zwiambaro zwiswa (zwi si zwa magabulelo)	1	2	3	8
80.	Mitambo ya pfunzo	1	2	3	8
81.	Dzimpfho nga duvha la mabebo kana nga vhunwe vhutambo ha vhurereli	1	2	3	8
82.	Zwa u tamba ngazwo	1	2	3	8
83.	U kona u ya ha dokotela musu muthu a tshi lwala na u kona u swikelela mishonga ya u fhodza vhwadze yo tiwaho nga dokotela	1	2	3	8
84.	Mmbete wau	1	2	3	8
85.	Zwishumiswa zwa mitambo	1	2	3	8
86.	Zwo imbaro zwo teaho uri muthu a wane vhududo na uri a songo nukala	1	2	3	8
87.	Vhutambo ha u takalela mabebo nwaha munwe na munwe	1	2	3	8
88.	Mitendelo yothe, zwiambaro zwa tshikolo na zwishumiswa (e.g. bugu, bege ya tshikolo, tshede ya ula, zwa u nwala na zwa u nwalela khazwo) zwine zwa todea tshikoloni	1	2	3	8
89.	Khophyutha hayani ya vhana vho no dzhena tshikolo	1	2	3	8
90.	Lwendo lwa tshikolo luthihi kha minwedzi miraru kha vhana vha dzhenaho tshikolo	1	2	3	8
91.	Tafula na tshidulo zwa u itela tshunwahaya zwa vhana vha no dzhena tshikolo	1	2	3	8
92.	Tshelede ya ula ya vhana vho no dzhena tshikolo	1	2	3	8
93.	Tshelede ya u namela bisi kana tshinwe tshinamelo (e.g. baisigira) hut shi yiwa tshikoloni	1	2	3	8
94.	PlayStation or Xbox (mitambo ya khompyutha) ya vhana vho no ya tshikoloni	1	2	3	8
95.	Gumba-gumba/mutshini wa u tamba khasethe/CD kha vhana vho no dzhena tshikolo	1	2	3	8
96.	Kamara yau kha vhana vha re nntha ha minwaha ya 10	1	2	3	8
97.	Zwiambaro zwa fesheni kha vhana vho dzhena sekondari	1	2	3	8
98.	Thingothendeleki yau kha vhana vho no dzhena sekondari	1	2	3	8
99.	Mutshini wa u tamba MP3/iPod ya vhana vho no dzhena sekondari	1	2	3	8

100. Vha mubebi kana muundi wa vhana vha re fhasi ha minwaha ya 18?

Ee	1
Hai	2

→ Vha pfukele kha Q 127

Kha vha humbule nga ha nwana a re fhasi ha minwaha ya 18 ane vha mu unda (thogomela). Ri humbela uri vha ambe uri u na zwifhio kha zwithu zwi tevhelaho. Arali uyo nwana a sina i tsho tshidodombedzwa, kha vha ambe uri ndi uri a vha koni u tshi swikeleka kana ndi nga nwambo wa zwinwe vho. Hun a khonadzeo dza phindulo tharu i.e 'U NAZWO', 'HA NAZWO, A THI KONI U SWIKELELELA, KANA NGA MULANDU WA ZWINWE VHO.

	Zwidodombedzwa	U nazwo	Ha nazwo, a thi koni u swikelela	Ha nazwo, nga mulandu wa zwinwe vho	(A thi divhi)
101.	Zwiliwa luraru nga duvha zwo no katela mitshele/miroho na tshipida tsha phurotheini (e.g. nama, khovhe, makumba, nawa, nduhu, thoro)	1	2	3	8
102.	Zwienda zwa vhutambo ho fhambanaho (e.g. zwa u ya tshikoloni, zwa u tamba ngazwo, zwa u ya vhutamboni ha tshipentshela)	1	2	3	8
103.	Zwa u tamba ngazwo (e.bulatsho na mushonga wa u tamba mano, tshisibe, tshisibe tsha u tamba mavhudzi, gamu) u ri u kone u tamaba duvha na duvha	1	2	3	8
104.	Bugu dza zwitori	1	2	3	8
105.	Zwiambaro zwiswa (zwi si zwa magabulelo)	1	2	3	8
106.	Mitambo ya pfunzo	1	2	3	8
107.	Dzimmpho nga duvha la mabebo kana nga vhunwe vhutambo ha vhurereli	1	2	3	8
108.	Zwa u tamba ngazwo	1	2	3	8
109.	U kona u ya ha dokotela musu muthu a tshi lwala na u kona u swikelela mishonga ya u fhodza vhulwadze yo tiwaho nga dokotela	1	2	3	8
110.	Mmbete wau	1	2	3	8
111.	Zwishumiswa zwa mitambo	1	2	3	8
112.	Zwo imbaro zwo teaho uri muthu a wane vhududo na uri a songo nukala	1	2	3	8
113.	Vhutambo ha u takalela mabebo nwaha munwe na munwe	1	2	3	8

114. Nwana muhulwanesa a re fhasi ha minwaha ya 18 ndi wa mbeu de?

Mutukana	1
Musidzana	2

Kha vha hambule nga ha nwana muhulwanesa ano dzhena tshikolo. Ri hambela uri vha ambe uri u na zwifhio kha zwithu zwi tevhelaho. Arali uyo nwana a sina i tsho tshidombbedzwa, kha vha ambe uri ndi uri a vha koni u tshi swikeleka kana ndi nga nwambo wa zwinwe vho. Hun a khonadzeo dza phindulo tharu i.e 'U NAZWO', 'HA NAZWO, A THI KONI U SWIKELELELA, KANA NGA MULANDU WA ZWINWE VHO.

MUVHUDZISI: 'NWANA A NO DZHENA TSHIKOLO' ZWI AMBA MUTHU A RE VHUKATI HA MINWAHA YA 7 NA 17. ARALI VHA SI NA NWANA A NO DZHENA TSHIKOLO KHA VHA PFUKELE KHA Q. 127.

	Zwidombbedzwa	U nazwo	Ha nazwo, a thi koni u swikelela	Ha nazwo, nga mulandu wa zwinwe vho	(A thi divhi)
115.	Mitendelo yothe, zwiambaro zwa tshikolo na zwishumiswa (e.g. bugu, bege ya tshikolo, tshelede ya ula, zwa u nwala na zwa u nwalela khazwo) zwine zwa todea tshikoloni	1	2	3	8
116.	Khophyutha hayani ya vhana vho no dzhena tshikolo	1	2	3	8
117.	Lwendo lwa tshikolo luthihi kha minwedzi miraru kha vhana vha dzhenaho tshikolo	1	2	3	8
118.	Tafula na tshidulo zwa u itela tshunwahaya zwa vhana vha no dzhena tshikolo	1	2	3	8
119.	Tshelede ya ula ya vhana vho no dzhena tshikolo	1	2	3	8
120.	Tshelede ya u namela bisi kana tshinwe tshinamelo (e.g. baisigira) hut shi yiwa tshikoloni	1	2	3	8
121.	PlayStation or Xbox (mitambo ya khompyutha) ya vhana vho no ya tshikoloni	1	2	3	8
122.	Gumba-gumba/mutshini wa u tamba khasethe/CD kha vhana vho no dzhena tshikolo	1	2	3	8
123.	Kamara ya vhana vha re nthha ha minwaha ya 10	1	2	3	8

Kha vha hambule nga ha nwana muhulwanesa ano dzhena sekondari ane vha mu unda. Ri hambela uri vha ambe uri u na zwifhio kha zwithu zwi tevhelaho. Arali uyo nwana a sina i tsho tshidombbedzwa, kha vha ambe uri ndi uri a vha koni u tshi swikeleka kana ndi nga nwambo wa zwinwe vho. Hun a khonadzeo dza phindulo tharu i.e 'U NAZWO', 'HA NAZWO, A THI KONI U SWIKELELELA, KANA NGA MULANDU WA ZWINWE VHO.

MUVHUDZISI: 'NWANA A NO DZHENA SEKONDARI' ZWI AMBA MUTHU A RE VHUKATI HA MINWAHA YA 13 NA 17. ARALI VHA SI NA NWANA A NO DZHENA TSHIKOLO KHA VHA PFUKELE KHA Q. 127.

	Zwidombbedzwa	U nazwo	Ha nazwo, a thi koni u swikelela	Ha nazwo, nga mulandu wa zwinwe vho	(A thi divhi)
124.	Zwiambaro zwa fesheni	1	2	3	8
125.	Thingothendeleki yawe	1	2	3	8
126.	Mutshini wa u tamba MP3/iPod	1	2	3	8

VHUSHAI

127. Vha nga amba uri vhone na muta wavho vho...

pfuma	1
Vha tshila zwavhudisa	2
Vha tshila zwavhudi	3
Vha khou sokou tshila sa zwenezwo	4
Vha a shaya	5
Vha a shayesesa	6

128. Nga u angaredza, vha a fushea zwingafhani nga vhutshilo havho ano maduvha? [Garata 2?]

Ndo fushea tshothe	1
Ndo fushea	2
A tho ngo fushea kana u sa fushea	3
A tho ngo fushea	4
A tho ngo fushea na khathihi	5
(A thi divhi)	8

Vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwi tevhelaho? [Garata 1]

	Tendelana tshothe	Tendelana	Vhukati	A thi tendelani	A thi tendelani tshothe	(A thi divhi)
129. Phambana kha miholo fhanu Afurika Tshipembe ndi khulwanwesa.	1	2	3	4	5	8
130. Ndi vhudifhinduleli ha muvhuso u fhungudza phambano dza miholo kha vha no holesa na vha sa holesi.	1	2	3	4	5	8

131. Nna muholo wavho vha u vhambedza hani na wa minwe mita vhuponi ha havho na kha vhahura vhavho?

U nthesa kha miholo tshikati	1
U ntha ha miholo tshikati	2
U vhukati	3
U fhasi ha miholo tshikati	4
U fhasisa kha miholo tshikati	5
(A thi divhi)	8

132. Ri tshi sedza zwithu zwothe nga u angaredza, vha nga kona u amba uri vha ri: [Garata 6?]

Ndo takala nga maanda	1
Ndo takala	2
A tho ngo takala kana u takala	3
A tho ngo takala	4
A tho ngo takala na khathihi	5
(A thi divhi)	8

KUSHIMISELE KWA MASHELENI

MUVHUDZISI: ARALI MUFHINDULI A RI 'A THI DIVHI' KANA 'A HANA U FHINDULA' KHA VHA SUMBEDZISE KUSHIMISELE KWA MASHELENI MUTANI VHA DADZE KHOUDU YO TEAHO HO TIWAHO.

		Tshelede (nga dzi rannda)	(A thi divhi)	(Vho hana u fhindula)	Kushumisele kwa masheleni mutani
133.	Kha NWEDZI WO FHELAHO, muta wavho wo shumisa vhugai kha <u>zwiliwa</u> ?	R	8	9	
134.	Kha NWEDZI WO FHELAHO, muta wavho wo shumisa vhugai kha <u>vhudzulo</u> ?	R	8	9	
135.	Kha NWEDZI WO FHELAHO, muta wavho wo shumisa vhugai kha <u>tshiendisi tsha misi</u> ?	R	8	9	
136.	Kha NWAHA WO FHELAHO, muta wavho wo shumisa vhugai kha <u>mbadelo dza tshikolo tsha vhana</u> ?	R	8	9	
137.	Kha NWAHA WO FHELAHO, muta wavho wo shumisa vhugai kha <u>zwa mutakalo</u> ?	R	8	9	
138.	Kha NWAHA WO FHELAHO, muta wavho wo shumisa vhugai kha <u>zwiambaro na zwienda</u> ?	R	8	9	

139. **zwithu zwothe zwo tangana, muta wavho wo shumisa vhugai kha nwedzi wo vhelaho? Izwi vho katela zwishumiswa zwothe, hu si zwe ra amba ngazwo fhedzi afho ntha. Tsumbo dza zwinwe zwishumiswa ndi fenitshara na thundu dza nduni, ndindakhombo zwinwiwa na fola, zwishumiswa zwa iwe mune, vhudivhadzani (thingothendeleki), zwa u di mvumvusa na mushumi wa nduni.**

MUVHUDZISI: ARALI MUFHINDULI A RI 'A THI DIVHI' KANA 'A HANA U FHINDULA' KHA VHA SUMBEDZISE KUSHIMISELE KWA MASHELENI MUTANI VHA DADZE KHOUDU YO TEAHO HO TIWAHO.

	Tshelede (nga dzi rannda)	(A thi divhi)	(Vho hana u fhindula)	Kushumisele kwa masheleni mutani
R		8	9	

MUVHUDZISI:

Mbadelo dza vhudzulo dza nwedzi dzi katela rennde; tshelede ya komponi; mbadelo dza tshikolodo tsha banngani tsha nduni; mbadelo dza tshumelo dza nduni (muthelo wa dzinndu, mudagasi, madi, zwa mabunga, zwa u bvisa mathukhwia, thingo ya nduni)

Zwa tshiendisi tsha misi zwi katela pitirolu, oil na u kugisa goloi; bisi, thekhisi, thireini na thikhithi dza bufho

Zwiambaro na zwienda: A zwi kateli zwiambaro zwa tshikolo

Zwa mutakalo zwi katela ndindavhulwadze, ndindakhombo (zwo no nga pulane ya vhuongelo); dokotela wa mano, dokotela kana nese; mbadelo dza tshibadela; zwishumiswa zwa vhuongeloni (e.g. mishonga, banditshi, etc)

Mbadelo da\za pfuzo dza vhana dzi katela mutendela wa tshikolo; bugu na zwiambaro zwa tshikolo (hu katelwa na zwishumiswa zwa pfunzo); na dzinwe mbandelo dza tshikolo (zwiendedzi, zwiliwa zwa tshikoloni, tshelede ya boarding, u longa tshada kha zwifhato zwa tshikolo, mbadelo dza vhangudisi, zwa mitambo, etc.)

ARALI vho "HANA U FHINDULA" kana vho ri "A THI DIVHI" kha Q133-139

Kushumisele kwa masheleni mutani	KHOUDU
A vha shumisi tshithu	01
R1 - R200	02
R201 - R500	03
R501 - R1 000	04
R1 001 – R1 500	05
R1 501 – R2 500	06
R2 501 – R3 500	07
R3 501 – R4 500	08
R4 501 – R6 000	09
R6 001 – R8 000	10
R8 001 – R11 000	11
R11 001 – R16 000	12
R16 001 – R 30 000	13
R30 001 – R 50 000	14
R50 001 OR MORE	15
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	98

Zwino ndi khou toda u vhudzisa nga ha kuhumbulele kwa vho kwa tshiimo tsha vhushilo

Izwi zwi tevhelaho a zwo ngo linganela, zwo linganela kana zwo fhira ndingano kha thodea dza muta wavho?

	A zwo ngo linganela muta wavho	Zwo linganela muta wavho	Zwo fhira ndingano kha thodea dza muta wavho	(A thi divhi)	(A zwi nkwami)
140.	Vhudzulo ha muta wavho	1	2	3	8
141.	U swikelelea ha zwinamelo kha muta wavho	1	2	3	8
142.	Zwa mutakalo wa mua wavho	1	2	3	8
143.	Zwa tshikolo zwa vhana vhavho	1	2	3	8
144.	Zwiambaro zwa muta vhavho	1	2	3	8

145. Zwiliwa zwe zwa vha zwi hone mutani wavho kha nwedzi wo fhelaho zwo vha linganela, zwo linganela kana zwo fhira ndingano kha thodea dza muta wavho?

Zwo vha zwi songo linganela thodea dza muta wavho	1
Zwo linganela thodea dza muta wavho	2
Zwo fhira ndingano kha thodea dza muta wavho	3
(A thi divhi)	8

VHAFUMAKADZI, U UNDA VHANA NA MUSHUMO

Vha a tendelana kana u sa tendela zwingafhani na zwitatimennde zwi tevhelaho [Garata 1]

	U tendelan a tshothe	U tendel ana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelan a tshothe	(A thi divhi)	
146.	Mme a no shuma a nga kona u vha na vhushaka havhudi ho tsiredzeaho na vhana vhawe u fana na mme a sa shumi	1	2	3	4	5	8
147.	Nwana a re fhasi ha minwaha ya 5 u a tambula arali mme awe vha tshi shuma	1	2	3	4	5	8
148.	Nga u angaredza, vhutshilo ha mutani hu a tambula arali mme a tshi shuma	1	2	3	4	5	8
149.	Huna mishumo minzhi ya vhatu vha sa divhi mushumo	1	2	3	4	5	8
150.	Vhatu vhothe (vha no kona mushumo na vha sa koni mushumo) vha fanela u wana muholo musi vha maduvhani a vhuawelo a vhadzadze	1	2	3	4	5	8

151. Vha a tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwa uri mubebi muthihi a nga kona u alusa nwana u fana na vhabebi vhavhili? [*Garata 1*]

U tendelana tshothe	1
U tendalana	2
Vhukati	3
U sa tendelana	4
U sa tendelana tshothe	5
(A thi divhi)	8

152. Vha tshi hambula nga ha vhomme vho no dzula vha vhothe vhane vha vha na nwana a re fhasi ha minwaha ya 5 . Ndi zwifhio zwitatemende zwine zwa vha tsini na mbilu yavho?

Vha fanela u ya vha toda mushumo u ri vha kone u unda nwana wavho	1
Vha fanela u dzula hayani vha thogomela nwana wavho	2
Vha fanela u ita zwine vha vhona zwo fanela	3
(A thi na vhumanzi/A thi divhi)	8

153. A ri sokou ri onoyu mme a no dzula a ethe u a shuma, vha a tendelana kana u sa tendelana zwingafhani uri muvhuso u fanela u mu fha tshelede ya u mu thusa u unda nwana? [*Garata 1*]

U tendelana tshothe	1
U tendalana	2
Vhukati	3
U sa tendelana	4
U sa tendelana tshothe	5
(A thi divhi)	8

154. Vha tshi hambula nga ha mmen o no dzula a ethe a sa shumi. Vha nga amba uri R200 nga nwedzi ya muholo wa vhana i ...

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI FHEDZI

Yo fhira ndingano kha thodea dza nwana	1
Yo linganela thodea dza nwana	2
A yo ngo linganela thodea dza nwana	3
(A thi na vhumanzi/A thi divhi)	8

Ndi do vha vhudzisa nga ha vhomme vho no dzula vha vhothe vha sa shumi na nzulele yavho. Vha a tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwitatemende zwi tevhelaho... [Garata 1]

	U tendelana tshothe	U tendelana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	(A thi divhi)	
155.	Hu fanela u vha na mundende wa vhomme vho no dzula vha vhothe vha sa shumi (nga nntha ha mundende wa vhana)	1	2	3	4	5	6
156.	Vhomme vho no dzula vha vhothe vha sa shumi a vha toti thuso kha muvhuso, vha fanela u tou diimisa nga vhone vhane	1	2	3	4	5	6
157.	Vhomme vho no dzula vha vhothe vha sa shumi vho no dzula mahayani na dzilokhishini vha a durelwa nga mbadelo dza zwinamelo zwine zwa ita uri vha kondelwe kha u ya u toda mushumo.	1	2	3	4	5	6
158.	Vhomme vho no dzula vha vhothe vha sa shumi vha fanela u kona u swikelela fhethu ho u thogomelwa vhana nga mahala u vha farisa uri vha kone u toda mushumo	1	2	3	4	5	6
159.	Vhomme vho no dzula vha vhothe vha sa shumi vha fanela u gudiswa mishumo nga mahala	1	2	3	4	5	6

Zwino ndi khou toda u amba nga ha vho mme vho no dzula vha vhothe vho no shuma. Vha a tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwitatemende zwi tevhelaho... [Garata 1]

	U tendelana tshothe	U tendelana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	(A thi divhi)	
160.	A zwo ngo khakhea uri vho mme vha no dzula vha vhothe vha dzule mushumoni naho zwi tshi do amba uri vha do vha vho fhambanywa na vhana vhavho.	1	2	3	4	5	6
161.	Muvhuso u fanela u engedza muholo wa vho mme vha no dzula vha vhothe vho no shuma mishumo i no holela tshelede thukhu	1	2	3	4	5	6
162.	Vho mme vha no dzula vha vhothe vha songo lavhelelwa u shuma nga nndani arali hu na tshumelo dza u thogomela vhana dza mahala.	1	2	3	4	5	6

163. Arali muvhuso wa nga nea thikhedzo kha u unda vhana vho no ya khireshe vha vhabebi vho no dzula vha vhothe vha vhona u nga ndi mufuda de wa tshimiswa une wa nga vha wa khwinesa.

MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NTHIHI DZO TENDELWA

a	Khireshe tsini na mishumoni	1
b	Khireshe tsini na hayani	2
c	Mundende wa thama kana shaka ane a nga sala na vhana	3
d	Zwinwe vho (vha talule).....	4

164. Vha mubebi a ne a dzula a ethe?

Ee	1
Hai	2
A zwi nkwami, a thina vhana	9

Vha vhudzise Q.165

→ Vha pfukele kha Q.166

→ Vha pfukele kha Q.166

165. Vha na vhana vha re fhasi ha minwaha ya 5?

Ee	1
Hai	2

U SHANDUKA HA MUFHISO WA LIFHASI (GLOBAL WARMING)

166. Vha divha zwingafhani, arali vha tshi divha, nga ha u shanduka ha mufhiso wa lifhasi? Vha a divha...

Zwinzhi	1
Zwo no vhonala	2
Zwituku	3
Zwituku nyana	4
A thi divhi tshithu, a thi athu u pfa nga hazwo	5
Ndo vha ndi sa athu u pfa tshithu nga hazwo u swika zwino	6

167. Nga ha kuvhonele kwa vho u shanduka ha mufhiso wa lifhasi ndi thaidzo ya ndeme, ya ndeme nyana, a si zwa ndeme khulu, kana a si zwa ndeme?

Zwa ndeme tshothe	1
Zwa ndeme nyana	2
A si zwa ndeme khulu	3
A si zwa ndeme	4
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	8
(Vho hana u fhindula)	9

168. Vha nga amba vha ri vha a kwamea, u sa kwamea kana u kwamea u fana nga ha khombo ya u shanduka ha mufhiso wa lifhasi? Vha nga amaba vha ri...?

Ndi a kwamea zwi hulwane	1
Ndi a kwamea nyana	2
U nga sa mahola	3
A thi tou kwamea	4
A thi kwamei	5
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	8

Vha vhona unga khombo ya u shanduka ha mufhiso wa lifhasi ndi ya ndeme zwi nga fhani kha:

		Zwa ndeme tshothe	Zwa ndeme	A si zwa ndeme	A si zwa ndeme na khathihi	(A vho ngo nanga)
169.	Vhone na muta wavho?	1	2	3	4	8
170.	Vhathu vha Afurika Tshipembe	1	2	3	4	8
171.	Vhathu vha manwe mashango?	1	2	3	4	8
172.	Lushaka lwa matsheho?	1	2	3	4	8

173. Vha humbula uri ndi mini arali zwi hone, zwine zwa shandukisa mufhiso wa lifhasi?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NNTHA. PHINDULO DZO NO FHIRA NTHIHI DZO TENDELWA

a	Mitsi i bvaho kha zwiendisi (bufho kana bada)	1
b	Mitsi i bvaho kha zwititshi zwa mudagasi	2
c	U fhiswa ha zwivhswa (i.e. malasha, oili, pitirolo, disili, xasi)	3
d	Mimuya yo no shandukisa kilima - greenhouse gases (e.g. carbon dioxide, CFCs)	4
e	U remekanywa ha madaka	5
f	Kushumisele kwa zwivhaswa nga vhoramabindu	6
g	Kushumisele kwa zwivhaswa mahayani	7
h	Kumonele kwa kilima	8
i	Buli lire kha ozone	9
j	U tshikafhadzwa ha muya	10
k	U tshikafhadzwa ha zwinwe vho	11
l	Zwine vho (vha talule)	12
m	(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	98
n	(Vho hana u fhindula)	99

174. Vha humbula uri ndi zwithu zwifhio zwine zwa nga itea fhano Afurika Tshipembe kha minwaha ya 50 i daho nga nthani ha tshanduko ya mufhiso wa lifhasi?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NNTHA. PHINDULO DZO NO FHIRA NTHIHI DZO TENDELWA

a	Tshiiimo tsha kutshilele tshi do fhungudzea	1
b	Malwadze a do engedzedzea	2
c	Thahelelo ya zwiliwa	3
d	Mukumbululo wa malwanzhe	4
e	Madumbu a shushaho	5
f	U shanduka ha kilima	6
g	U lwozea ha zwimela, zwipuka na vhudzulo	7
h	U engedzea ha thahelelo ya madi na gomelelo	8
i	A huna zwi ne zwa do itea	9
j	Zwine vho (vha talule)	10
k	(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	98
l	(Vho hana u fhindula)	99

175. Ndi nnyi ane vha vhona unga u na vhudifhinduleli ha u thivhela u engedzea ha tshanduko ya mufhiso wa lifhasi, kana vha vhona uri ei thaidzo a si ya vhuthogwa u wana nzhele ya tshihadu? Ndi humbela phindulo dzi no swika tharu.

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NNTHA. (NGA NNDANI HA U TALUSA" MUVHUSO"): VHA TINGELEDZA NOMBORO DZO NO FHIRA THARU

Muvhuso wa lushaka wa Afurika Tshipembe	01
Muvhuso wa dzingu	02
Muvhuso wapo	03
Muvhuso (u songo taluswa)	04
Mivhuso ya mashango o imaho zwavhudi	05
Mivhuso ya mashango a shayaho	06
Khammphani khulwane	07
Zwigwada zwa mupo	08
Vhathu kana mita yavho	09
A hu na muthu - thaidzo a si ya vhutogwa u wana nzhele ya tshihadu	10
Zwine vho (vha talule)	11
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	98
(Vho hana u fhindula)	99

176. Huna phambano kha kuhumbulele kha mashango a lifhasi ro katela na Afurika Tshipembe , kha uri vha fanela u ita mini nga ha thaidzo ya u shanduka ha mufhiso wa lifhasi. Ndi do vhavhalela zwitatemende zwiraru. Vha mmbudze uri ndi tshifhio tshitatemende tshine tsha vha tsini na zwi ne vha tenda zwone.

U swika ri tshi vha na vhutanzi ha uri hu na thaidzo ri songo dzhia tsheo dzine dza nga durela ikonomi	1
Thaidzo ya u shanduka ha mufhiso wa lifhasi i fanela u ambiwa nga hayo, fhedzi masiandoitwa a nga lenga u vhone u ri ri kone u tandullula thaidzo nga u dzhia maga a sa duri	2
U shanduka ha mufhiso wa lifhasi ndi zwa ndeme. Ri fanela u thoma u dzhia maga zwino naho zwi tshi nga ri durela	3
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	8

177. Vha humbula uri muvhuso wa Afurika Tshipembe u khou dzhia vhukando ho teaho nga ha u shanduka ha mufhiso wa lifhasi? Vha a...?

Ndi a fushea tshothe nga zwine vha khou ita	1
Ndi a fushea	2
A thi fushei	3
A thi fushei tshothe	4
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	8
(Vho hana u fhindula)	9

Kha vha ambe uri vha a tikedza kana u sa tikedza zwi tevhelaho

	U tikedza tshothe	U tikedza	U sa tikedza	U sa tikedza tshothe	(A vho ngo nanga)
178. U shumisa tshelede nanzhi kha mveledziso ya fulufulu line la kona u dovha la shuma	1	2	3	4	8
179. U shumisa tshelede ya muvhuso zwithu zwi fhungudzaho u shumiswa ha fulufulu (e.g. mavhone u no fhungudza u shumiswa ha fulufulu ¹ , mudagasi wa duvha, zwidudedzi)	1	2	3	4	8
180. U engedza mutengo wa muya (xasi), mudagasi na pitirolo u tutuwedza vhathu u shumisa fulufulu thukhu	1	2	3	4	8
181. U engedza mithelo u khwinifhadza tshiendisi tsha nnyi na nnyi u tutuwedza vhathu uri vha shumisese dzigoloi dzavho, vha shumisese bisi, thekhisi na tshidimela	1	2	3	4	8

Kha vha sumbedzise u ri vha tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwi tevhelaho

	U tendelana tshothe	U tendelana	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	(A vho no nanga)
182. Dzhikhombo dza tshanduko ya mufhiso wa lifhasi a dzo ngo fanela ngauri zwiitiswa nga mashango o bvelelaho fhedzi masiandoitwa a tshi vhonelesa kha mashango a shayahp	1	2	3	4	8
183. Zwi a nkondela sa muthu ndo rali u vha na zwi ne nda nga ita nga ha tshanduko ya mufhiso wa lifhasi	1	2	3	4	8
184. U edzisa u vhulunga fulufulu a zwi iti tshanduko i vhonelelaho kha u thusa u fhungudza tshanduko ya mufhiso wa lifhasi	1	2	3	4	8
185. U shumisa tshiendisi tsha nnyi na nnyi a zwi iti tshanduko kha u thusa u fhungudza tshanduko ya mufhiso wa lifhasi	1	2	3	4	8

TSHIPHUGA TSHA BOLA YA MILENZHE YA LIFHASI

186. Vho no zwipfa na zwauri Bola ya milenzhe ya Lifhasi ya FIFA i khou ya u farelwa fhanu Afurika Tshipembe?

Ee	1
Hai	2

→ Kha vha pfukele kha Q.201

187. Vha humbula uri mbuelo khulwanesa ya u farelwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA fhanu Afurika Tshipembe ndi ifhio?

¹ Mavhone a fhungudzaho u shumiswa ha fulufulu = CFLs or compact fluorescent lamps or compact fluorescent light bulbs.

- 188. Kha dorobo ya havho kana hune vha dzula hone vha humbula uri mbuelo khulwanesa ya u farelwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA fhanu Afurika Tshipembe ndi ifhio?**
- 189. Vhuponi ha havho vha humbula uri mbuelo khulwanesa ya u farelwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA fhanu Afurika Tshipembe ndi ifhio?**
- 190. Vha humbula uri mbuelo khulwanesa ya u farelwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA fhanu Afurika Tshipembe *kha vhone* ndi ifhio?**

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NNTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI KHA KHOLOMU

Mbuelo	187. Kha Afurika Tshipembe	188. Doroboni kana hune vha dzula hone	189. Vhuponi ha havho	190. Kha vhone
U vhea Afurika Tshipembe kha mepe wa lifhasi	1	1	1	1
U sikiwa ha mishumo (job opportunities)	2	2	2	2
U aluwa ha ikononi	3	3	3	3
Vhuthihi ha shango	4	4	4	4
Mveledziso ya zwa mitambo	5	5	5	5
U engedzea ha zwa mabindu	6	6	6	6
U khwinifhadzea ha u diswa ha tshumelo (tshumelo dzw khwine)	7	7	7	7
U khwinifhadzea ha dzibada	8	8	8	8
U khwinifhadzea ha zwinamelo zwa phabuliki	9	9	9	9
U fhungudzea ha vhugevhengs/ tshipholisa tsho khwinihadzeaho	10	10	10	10
U engedzea ha vhudalela mashango	11	11	11	11
U khwinifhadzea ha fhethu na zwifhato zwa kale	12	12	12	12
Fhethu huswa ha vhudumbvumbvusi	13	13	13	13
U engedzea ha nzwalelo kha ndaka	14	14	14	14
U khwinifhadzea ha vhupo ha hashu	15	15	15	15
U khwinifhadzea ha vhupo ho fhatwaho (miro minzhi, zwifhato na zwitarata zwo kunaho)	16	16	16	16
U khwinifhadzea ha mutengo wa ndaka	17	17	17	17
Dorobo i takadzaho na u vuwa tshothe	18	18	18	18
Zwinwe vho (kha vha talule)	19	19	19	19
A huna	20	20	20	20

- 191. Edzi mbuelo dzi do vha dza tshifhinga nyana kana zwa tshifhinga tshilapfu?**

Zwa tshifhinga tshilapfu	1
Zwa tshifhinga nyana	2
(A thi divhi)	8

Vha a tendelana kana u sa tendelana na zwi tevhelaho zwingafhani? [Garata 1]

	U tendelana tshothe	U tendelana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	(A thi divhi)
192. Afurika Tshipembe I do vha yo di lugisela u fara Bola ya Lifhasi ya FIFA nga 2010	1	2	3	4	5	8
193. Muvhuso wa vhuno vhupo u do kona u fara Bola ya Lifhasi ya FIFA nga 2010	1	2	3	4	5	8
194. Bola ya Lifhasi ya FIFA i do lengisa u diswa ha tshumela fhethu hu no shaya fhano Afurika Tshipembe	1	2	3	4	5	8
195. Mabindu matuku a do wana mbuelo nga Bola ya Lifhasi ya FIFA	1	2	3	4	5	8
196. The Bola ya Lifhasi ya FIFA i do khwinifhadza matshilo a vharema	1	2	3	4	5	8
197. U farwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA Afurika Tshipembe zwi do thusa u khwinifhadza fhethu ho tshinyalaho kha vhuno vhupo	1	2	3	4	5	8
198. U farwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA Afurika Tshipembe zwi do ita uri dzidorobo dzashu dzi kone u tatisana na manwe mashango lifhasini	1	2	3	4	5	8

199. Ndi vhafhio vhane vha vhona u nga vha do wana mbuelo kha 2010 Bola ya Lifhasi ya FIFA? [Muvhudzisi: Vha tingeledze phindulo nnthi fhedzi.]

Zwisiwana na vha sina zwavho	1
Vho pfumaho / pfumaho kha tshitshavha	2
Mabindu	3
Vhathu vho no dzula dzidoroboni	4
Vhathu vhane vha dzula zwitentsini	5
Vhanwe vho (vha talule)	6
A huna	7

200. Vha humbula uri zwithu zwi si zwavhudi zwine zwa do da na u farelwa ha Bola ya Lifhasi ya FIFA fhano Afurika Tshipembe ndi zwifhio?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NNTHA

U gonya ha mitengo	1
U dala ha dzigoloi dzibadani	2
U engedzea ha vhugevhenga	3
Tshika	4
Mutengo wa u fara vhutambo	5
Mbuelo dza tshifhinga nyana	6
Mbadelo dza u khwinifhadza dzibada na zwifhato zwiswa	7
U sa dzhiela nntha thodea dza zwisiwana	8
U sa dzhiela nntha zwithu zwa vhutogwa zwa Afurika Tshipembe	9
Zwinwe vho (vha talule)	10
A huna	11
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98

NDISEDZO YA TSHUMELO

201. Madi a u nwa kanzhi a wanala ngafhi fhano mudini?

MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI

Madi a bommbini ya nduni henefho hayani ire na tshikalo	01
Bommbini ya nduni henefho hayani ya madi o dzulaho o badelelwa	02
Madi a bommbini ire henefho luhurani lwa hayani a re na tshikalo	03
Bommbini ya madi a luhurani o dzulaho o badelelwa	04
Bommbini ya madi a re luhurani lwa hayani a sina tshikalo	05
Bommbini ya shango ya madi - a mahala	06
Bommbini ya shango ya madi - a badelwaho	07
Mudzulangatsini – a ri badeli	08
Mudzulangatsini - ri a badela	09
Thanngani	10
Thanngani / thangani isi dzharatani / bommbi ya badani	11
Madi a gwedzho i re henefho hayani	12
Madi a gwedzho ya shango	13
Madi a mvula a re thanngani	14
Madi a eelaho a mulamboni	15
Damuni	16
Madi o imaho	17
Tshisimani	18
Thavhela	19
Madi a bvaho hunwe vho (kha vha talule).....	20

202. Fhethu hune vha wana hone madi ndi vhukule vhu sa fhiri 200m?

MUVHUDZISI: MITHARA YA 200 LINGANA NA MIDAVHI MIVHILI YA BOLA. VHA TINGELEDZE A ZWI VHA KWAMI ARLALI MUFHINDULI A NA BOMMBI NDUNI KANA DZHARATANI.

Ee	1
Hai	2
(A zwi nkwami)	9

203. Bunga li re mudini wavho ndi la lushaka-de/mufuda-de?

MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI

Bunga la u gwedzha lo tumiwaho na soledzhi ya shango	01
Bunga la u gwedzha lo tumiwaho na thannga	02
Bunga la mushonga	03
Bunga la mulindi li re na phaiphi ya u fema	04
Bunga la mulindi li sina phaiphi ya u fema	05
Bunga la bakete	06
Zwinwe vho (vha talule)	07
A huna bunga → Vha pfukele Q.205	08
(A thi divhi)	98

204. Bunga lo bulwaho afho ntha li wanala ngafhi?

Ngomu nduni	1
Ngomu dzharatani	2
Nnda ha dzharata	3

205 Vha a kona u swikwelela mudagasi mudini wavho?

Mithara wa nduni	1
Mithara wa nduni wo no shuma nga garata	2
Vho tumanya na tshinwe tsishumiswa tshine nda tshi badelela (e.g. wo tumanywa kha laini ya mudzulatsini, ndi badela mudzulatsini)	3
Vho tumanya na tshinwe tsishumiswa tshine nda sa badeli (e.g. wo tumanywa kha laini ya mudzulatsini, a thi badeli)	4
U tumanywa hu si ha mulayo (e.g. wo tumanywa kha laini ya Eskom)	5
Mutshini wa mudagasi/bitiri	6
Zwinwe vho (vha talule)	7
A thi koni u swikelea mudagasi	8
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	9

206 Zwa mathukhwi kana tshikha fhanu zwi thogomelwa nga nnyi?

Zwi bviswa nga vha masipala wa dzingu luthihi kana lu no fhira nga vhege	1
Zwi bviswa nga vha masipala wa dzingu lu sa fhiri luthihi nga vhege	2
Zwi bviswa nga vha vhanwe vhadzulapo luthihi kana lwo no fhira nga vhege	3
Zwi bviswa nga vha vhanwe vhadzulapo lu sa fhiri luthihi nga vhege	4
Fhethu hune vhathu vha latela hone mathukhwi	5
Ndi na ndini langa	6
A huna zwa u bvisa mathukhwi	7
Zwinwe vho (vha talule)	8
(A thi na vhutanzi/A thi divhi)	9

207. Kha nwaha wo fhiraho, hu na u thithisea ha tshumelo ya ndisedzo dza madi lu no fhira duvha lithihi?

Na khathihi	1
Luthihi kana luvhili nga nwaha	2
Luthihi kha nwedzi	3
Zwo no fhira luthihi nga nwedzi	4

208. Kha nwaha wo fhiraho, u thithisea ha tshifhinga tshilapfusa ha tshumelo ya ndisedzo dza madi ho vha ha tshifhinga tshingafhani?

A zwi athu u itea	1
Awara dzi si gathi	2
Awara dzi si gathi u swika duvha lithihi	3
Maduvha 1-2	4
Maduvha 3-6	5
Vhege nnthi (maduvha a 7)	6
U fhira vhege nnthihi	7
A thi tsha humbula	8

Vha pfukele kha Q. 210

209. Arali ho vha na u khauwa ha madi nwaha wo fhiraho, vha vhona u nga ri tshiitisi tshihulwane ndi mini?

MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI

U phamuwa ha phaiphi	1
U sa shuma ha bombo	2
U lugiswa	3
U sa vha na madi manzhi kha dziphaiphi (thodea nnzhi u fhira u wanala ha madi)	4
U wanala ha madi nga zwifhinga zwo tiwaho	5
Gomelelo	6

U tshinyadzwa ha ndaka ya madi	7
U sa badela tshumelo ya madi	8
Zwinwe (kha vha talule).....	9
(A thi divhi)	98

210. Hu anzela u vha na u thithisea ha tshumelo ya ndisedzo dza mudagasi lungana?

Na khathihi	1
Luthihi kana luvhili nga nwaha	2
Lwo vhalaho kha nwaha	3
Luthihi kana u fhira kha nwedzi	4
Luthihi kana u fhira kha vhege	5
A thi na vhutanzi / a thi divhi	8
(A zwi nkwami – a thi na mudagasi)	9

211. Kha nwaha wo fhiraho, u thithisea ha tshumelo ya ndisedzo dza mudagasi lwo no fhira duvha lithihi zwo itea lungana?

Na khathihi	1
Luthihi kana luvhili nga nwaha	2
Lwo vhalaho kha nwaha	3
Luthihi kana u fhira kha nwedzi	4
Luthihi kana u fhira kha vhege	5
A thi na vhutanzi / a thi divhi	8
(A zwi nkwami – a thi na mudagasi)	9

U ya nga ha kuvhonele kwavho, mbadelo dzine vha dzi bvisela tshumelo idzi nwedzi munwe na munwe dzi nthesa, dzi fhasisa dzo linganela tshumelo dzine vha dzi wana

	Dzi nthesa	Dzi fhasisa	Dzo lingana	(A thi divhi)	(A zwi nkwami)
212. Madi	1	2	3	8	9
213. Mudagasi	1	2	3	8	9
214. Zwa mabunga a madi	1	2	3	8	9
215. Zwa u bvisa mathukhwi	1	2	3	8	9

216. Zwo leluwa naa kana zwi a konda u badela idzi tshumelo vha tshi sedza mugaganyo gwama wa muta wavho

Ndi kona u swikelela u badela hedzi tshumelo ndi sa vhilaela nga mutengo	1
Ndi kona u swikelela u badela hedzi tshumelo fhedzi zwi toda ndo zwi pulanela	2
Ndi kona u swikelela u badela hedzi tshumelo arali ndo fhungudza mbadelo kha dzinwe thodea dzo nonga zwiliwa na zwiambaro	3
A thi koni u swikelela u badela hedzi tshumelo naho nda edzisa nga hune nda kona	4
(A thina vhutanzi)	8
(A zwi nkwami)	9

Nga kuhumbulele kwavho vha vhona u nga tshiimo tsha tshumelo hune vha dzula hone tshi hani?

	Tsha nthesa	Tsha nth	Tsho no tangedze a	Tsha fhasi	Tsha fhasisa	(A thi na vhutanzi/ A thi divhi)
217. Madi	1	2	3	4	5	8
218. Mudagasi	1	2	3	4	5	8
219. Zwa mabunga a madi	1	2	3	4	5	8
220. Zwa u bvisa mathukhwi	1	2	3	4	5	8

221. Vhone vha vhona u nga tshiitisi tshihulwane tsha ndisedzo ya tshumelo ndi mini?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. PHINDULO DZO NO FHIRA NTHIHI DZO TENDELWA

a	U shaeha ha u kona mushumo na ndivho	1
b	Vhuada/tshidivhano	2
c	Kutshimbidzele kwa zwithu muvhusoni	3
d	Zwiitisi zwa politiki (vhorapolitiki vho no shumela thumbu dzavho, u shaeha ha u di nekedzela kha politiki, dziropolitiki dza madzangano)	4
e	U sa didzhenisesa ha lushaka	5
f	U sa vhigela murahu kha lushaka	6
g	U shaea ha tshomedzo dza u swikelela thodea dza shango	7
h	Mbadelo dza fhasi dza tshumelo nga lushaka	8
i	U shaea ha u lugisa ha dzitshumelo	9
j	Muvhuso u khou kondelwa nga u swikelela thodea dza lushaka lwo no kho aluwa	10
k	Vhadzulapo a vha khoo dzhiya vhudifhinduleli ho edanaho u tandulula dzithaidzo dzavho	11
l	Khethekanyo nga muvhala	12
o	Zwinwe vho, <i>vha taule</i>	13
p	(A thi divhi/ A vho no nanga)	98

Vha a tendelana kana u sa tendelana na zwi tevhelaho zwingafhani? [Garata 1]

	U sa tendelana tshothe	U tendelana tshothe	U tendelana	Vhukati	U sa tendelana	(A thi divhi)	
222.	Masipala ha kwami vhathu kha tshumelo dza vhuthogwa	1	2	3	4	5	8
223.	Muvhuso u khou u swikelela zwe wa fulufhedzisa zwone vhathu malugana na u nekedza tshumelo dza nthu dza vhutogwa kha vhathu	1	2	3	4	5	8
224.	Muvhuso u khou bvela phanda siani la u nea tshumelo dzi linganaho kha vhadzulapo vha Afurika Tsipembe vhothe	1	2	3	4	5	8
225.	Masipala wanga u fara vhathu nga ndila i thonifheaho	1	2	3	4	5	8
226.	Masipala wanga u nea vhathu ndivho yavhudi nga ha tshumelo dza ndeme	1	2	3	4	5	8
227.	Masipala wanga u nea vhathu ndivho tshifhinga tshothe malugana na kushumele kwavho kha ndisedzo ya tshumelo vhathuni	1	2	3	4	5	8
228.	Masipala wanga u dzhiela nzhele mbilaelo dza vhathu nga ha tshumelo	1	2	3	4	5	8
229.	Masipala wanga u ita mushumo wavhudi malugana na u lugisa zwithu na dzithaidzo	1	2	3	4	5	8
230.	Vhathu vha khou wana zwine vha khou badelela zwone kha zwa tshumelo	1	2	3	4	5	8

231. Vha a tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na uri u tereka ndi yone ndila khulwane ya u sumbedza u sa fushea nga ha tshumelo? [Garata 1]

U tendelana tshothe	1
U tendelana	2
Vhukati	3
U sa tendelana	4
U sa tendelana	5
(A thi divhi/ A vho no nanga)	8

Uvhu ndi vhukando vhune vhatu vha nga vhudzhiya arali vha tshi humbula uri masipala u do ita zwithu zwo khakheaho kana zwi si zwavhudi. Kha izwi zwi tevhelaho, kha vha mmbudze u ri vho no vhuya vha didzhenisa khazwo kana hayi.

	Ee, Lunzhi	Ee, Zwituku	Ee, luthihi kana luvhili	Hai, fhedzi ndo vha ndi tshi do zwi ita ngavhe ndo vha ndi tshi kona	Hai, ndi nga si vhuye nda zwi ita	(A vho nanga)
232. U didzhenisa kha tshitereke	1	2	3	4	5	8
233. U didzhenisa kha tshitereke tsha mithelo kana mbadelo dza tshumelo	1	2	3	4	5	8
234. U didzhenisa kha uya mushumoni wa si shume, u khakhisa mitangano ya muvhuso	1	2	3	4	5	8
235. U shumisa khani kana dzikhakhathi (zwo no nga u tshinya ndaka)	1	2	3	4	5	8

KHETHO

236. Kha khetho gute dza lushaka dza nwaha wa 2004 ndi lifhio dzangano le vha li khetha?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI.

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC; ho katelwa. SACP na COSATU)	02
Azania People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DP/DA)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
United Christian Democratic Party (UCDP)	11
United Democratic Movement (UDM)	12
Zwinwe vho (kha vha talule)	13
A tho ngo khetha	14
A thina vhutanzi	15
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98

Arali ha nga vha na khetho gute dza lushaka matshelo vha nga khethela dzangano lifhio?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI.

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
United Christian Democratic Party (UCDP)	11
United Democratic Movement (UDM)	12
Zwinwe vho (vha talule)	13
A thi nga khethi	14
A thina vhutanzi	15
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi na divhi)	98

237. Arali phindulo yavho i 14 kha Q.237: Ndi tshifhio tshiitisi tshavho tshihulwenesa tshine tsha vha swikisa kha muhumbulo wauri a vha nga vouthi kha khetho dzi tevhelaho?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI.

Ndo vha ndi mutukusa	01
A thi na dzangalelo	02
A tho ngo di nwalisa	03
U sa pfesesa nga dzipolilitiki	04
Zwi toda nungo nnzhi	05
Ha u khethela hone ho vha hu kule	06
Nyofho dza u shushedwza kana dzikhakhathi	07
Dzangano lithihi fhedzi li vhonala li tshi do kunda	08
Mutakalo a si wavhudi/ u lwala	09
A thina linwalo la vhune	10
Zwinwe vho (kha vha talule)	11

Arali vho nanga 14-98 kha Q.237, ndi lifhio linwe dzangano line vha pfa li tsinisa na mbilu yavho?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI.

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
South African Communist Party (SACP)	11
United Christian Democratic Party (UCDP)	12
United Democratic Movement (UDM)	13
Linwe vho (kha vha talule)	14
A huna linwe dzangano	15
Vho hana u fhindula	17

ZWIDODOMBEDZWA ZWA VHAFHINDULI

240. Mbeu ya mufhinduli [zwe zwa vhonwa nga mukuvhanganyi wa mafhungo]

Munna	1
Musadzi	2

241. Muvhala wa mufhinduli [zwe zwa vhonwa nga mukuvhanganyi wa mafhungo]

Murema	1
Mukhaladi	2
Mugula	3
Mutshena	4
Zwinwe-vho	5

242. Minwaha ya mufhinduli nga minwaha yo fhelelaho (u bva kha khophi ya vhukwamani)

--	--	--

(A thi divhi) = 997

243. Tshiimo tsha mbingano

Ndo mala/maliwa	1
Ndo lovhelwa (tshilikadzi)	2
Ndo tala/taliwa	3
Ro fhambana	4
A thongo vhuya nda mala/maliwa	5
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8

→ Vha vhudzise Q.244
 } Pfukelani kha Q.245

244. Vha dzula vhothe na munna kana mufumakadzi wavho naa?

Ee	1
Hai	2
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8

245. Vha dzula vhothe na muthu wavho naa?

Ee	1
Hai	2
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8
(A zwi nkwami – a thi dzuli na muthu wanga)	0

246. Vha na vhana vhane vha dzula navho hayani naa?

Ee, ndi na vhana vhane nda dzula navho	1	→	Pfukelani kha Q.248
Hai, a thi dzuli navho	2	→	Vha vhudzise Q.247

247. Vho no vhuya vha dzula na nwana wavho kana nwana munwe na munwe ane a si vhe wavho mudini wavho naa?

Ee	1
Hai	2
(A thi divhi)	8

248. Tshiimo tsha nthesa tsha pfunzo dze vhone vha dzi swikelela ndi dzifhio?

A thongo dzhena tshikolo	00
Gireidi 0	01
Sub A/ Gireidi 1	02
Sub B Gireidi 2	03
Gireidi 3/ Murole 1	04
Gireidi 4 Murole 2	05
Gireidi 5 Murole 3	06
Gireidi 6/urole 4	07
Gireidi 7 Murole 5	08
Gireidi 8 Murole 6	09
Gireidi 9 Murole 7	10
Gireidi 10 Murole 8	11
Gireidi 11 urole 9	12
Gireidi 12 urole 1	13
NTC I	14
NTC II	15
NTC III	16
Dipuloma /thanziela ire fhasi ha Gireidi 12/Murole 10	17
Dipuloma /thanziela na Gireidi 12/Murole 10	18
Digirii	19
Digirii kana dipuloma ya ntha	20
Zwinwe vho, kha vha talule	21
(A thi divhi)	98

249. Vho fhedza minwaha mingana vha tshi khou dzhena tshikolo?

minwaha
(A thi divhi) 88

250. Ndi lufhio luambo lune vha lu shumisesa hayani?

Sesotho	01
Setswana	02
Sepedi	03
Siswati	04
IsiNdebele	05
IsiXhosa	06
IsiZulu	07
Xitsonga	08
Tshivenda/Lemba	09
Afrikaans	10
English	11
Dzinwe nyambo dza tshirema	12
European language	13
Indian language	14
Zwinwe vho (vha talule)	15

251. Vha shuma mushumo de zwa zwino (NDI ZWIFHIO KHA ZWITEVHELAHO ZWINE ZWA TALUTSHEDZA NYIMELE YAVHO YA MUSHUMO?)

Ndo tholiwa lwa tshifhinga nyana	01
Ndo tholiwa lwa tshothe	02
Ndi ita ndi tshi fara zwikiropo	03
Ndi a ita ndi tshi lwala	04
A thi shumi, a thi khou toda mushumo	05
A thi shumi, ndi khou toda mushumo	06
Ndo bva pentsheni	07
Ndo holefhala lwa tshothe	08
Ndi mmemudi, a thi shumi na khathihi, a thi khou toda mushumo	09
Ndi mmemudi, ndi khou toda mushumo	10
Mutshudeni / nwana wa tshikolo	11
Zwinwe vho (kha vha talule)	12

252. Mushumo wavho ndi wa u ita mini zwa zwino?

MUVHUDZISI: VHA NWALE PHINDULO. ARALE VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

(Vho hana u fhindula)		97
(A thi divhi)		98
(A zwi nkwami – A thongo vhuya nda shuma)		00

253. Mutholi wa wavho kha uyu mushumo ndi nnyi?

MUVHUDZISI: VHA NWALE PHINDULO. ARALE VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

Muvhuso, tshumelo dza phabululiki kana vhuswoloni	1
Dzangano la muvhuso	2
Khamphani ya phuraivethe	3
Vha to di shuma	4
Zwinwe vho (vha talule)	5
(A zwi nkwami – a thiathu vhuya nda shuma)	0

254. Vha shuma awara nngana nga vhege afho mushumoni wavho?

awara

(Vho hana u fhindula)	997
(A thi divhi)	998
(A zwi nkwami - a thi ho kha zwa vhashumi)	000

255. Vha murado ono badela wa dzangano la vhashumi (Trade Union)?

Ee, ndi murado	1
Ndo vha ndi murado, zwino ndo litsha	2
A thongo vhuya nda vha murado	3

256. Vha di vhona sa murereli naa?

Ee	1
Hai	2

Kha vha pfukela kha Q. 259

257. Arali phindulo i Ee kha vha talule

Mutendi	01
African Evangelical Church	02
Anglican	03
Assembles of God	04
Apostle Twelve	05
Baptist	06
Dutch Reformed	07
Full Gospel Church of God	08
Faith Mission	09
Church of God and Saints of Christ	10
Jehovah's Witness	11
Lutheran	12
Methodist	13
Pentecostal Holiness Church	14
Roman Catholic	15
Salvation Army	16
Seventh Day Adventist	17
St John's Apostolic	18
United Congregation Church	19
Universal Church of God	20
Nazareth	21
Zionist Christian Church	22
Other Christian	23
Islam / Muslim	24
Judaism / Jewish	25
Hinduism / Hindu	26
Buddhism / Buddhist	27
Zwinwe vho (vha talule)	28
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98
(A vho ngo fhindula)	99

258. Nga ndani ha mishumo i fanaho na dzi mbulungo, minyanya na ndovhedzo, ndi lungana hune vha dzhenelela tshumelo kana mitangano i tshimbilelanaho na zwa vhurereli.

Luthihi nga kha vhege kana u fhira	01
Luthihi kha vhege	02
Luthihi kana luvhili kha nwedzi	03
Luthihi nga nwedzi	04
Lwo vhalaho kha nwaha	05
Luthihi kha nwaha	06
A lu tou vha vho lunzhi	07
Na khathihi	08
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98

259. Vhone kana munwe murado wa muta wavho vha a wana tshelede ya mindende i tevhelaho naa?

Mindende wa vhaaluwa	1
Mundende wa vhana kana tshelede ya u unda vhana	2
Mundende wa vha sa koni u di itela	3
Mundende wa u thogomela (Care dependency grant)	4
Mundende wa u dzula na nwana a si wau	5
Mundende wa u thusa (Grant in aid)	6
A huna muthu ane a hola mundende fhano mudini	9
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98

260. Kha vhupo hashu hu na zwigwada zwa vhatu zwine zwa vha nthu na zwine zwa vha zwa fhasi, vhone vha di vhea ngafhi kha tshikalo tsha 1 u swika 10 hune 10 ya vha ya nthesa 1 ya vha ya fhasisa

Nthesa	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
Fhasisa	1

261. Vha nga kala hani tshiimo tsha mutakalo wavho zwino?

Tshiimo tsha fhasisa	1
Tshiimo tsha fhasi	2
Tshiimo tsha vhukati	3
Tshiimo tshavhudi	4
Tshiimo tsha vhudisa	5
(A thi divhi)	8

ZWIDODOMBEDZWA ZWA MUTA

262. Kha vha taluse uri mufhinduli vha dzula fhethu de?

Tshifhato / nndu ya zwidina kha tshitentsi tshire thuno kana bulasini	01
Nndu ya tshithu (sialala)/ Tshitanga/ Tshifhato tsho itwaho nga zwa sialala	02
Fuletheni	03
Nndu yo tumanaho na dzinwe (simplex, duplex or triplex)	04
Uniti kha dorobo ya vhaaluwa	05
Nndu/ Fulethe/kamara murahu ha nndu khulwane	06
Nndu ya mazenenge	07
Mukhukhu, e.g. murahu ha nndu ya munwe kana bulasini	08
Kamara/Fulethe thukhu	09
Kharavani/Dennde	10
Hunwe vho, vha talule	11

Ndi zwifhio zwishumiswa zwi tevhelaho, nahone zwine zwa shuma, zwine zwa vha hone mutani wavho?

	Ee	Hai
263. Madi a bombini a fhisaho	1	2
264. Firidzhi/tshixwatudzi zwo tanganelaho	1	2
265. Mikroweivi (yo no shuma)	1	2
266. Video kana VCR ya hayani	1	2
267. Mutshini wa u penyisa na u kunakisa	1	2
268. Mutshini wa u kuvha zwiambaro	1	2
269. Khomphyutha hayani	1	2
270. Tshitofu tsha mudagasi	1	2
271. Thelevishini	1	2
272. Mutshini wa u omisa zwiambaro	1	2
273. Lutingo lwa nduni lwa Telkom	1	2
274. Gumba-gumba/Gireme	1	2
275. Hune zwigodelo zwa tanzwela hone ngomu nduni (kitchen sink)	1	2
276. Tshumelo dza u tsireledza hayani	1	2
277. Tshixwatudzi	1	2
278. Tshumelo ya M-Net kana Dstv	1	2
279. Mutshini wa u tanzwa zwigodelo	1	2
280. Mutshini wa u runga zwiambaro	1	2
281. Mutshini wa u tamba DVD	1	2
282. Goloi nthihi kana dzo no fhira nthihi	1	2
283. Mushumi wa nduni	1	2
284. Thingothendeleki nthihi kana dzo no fhira nthihi	1	2
285. Thingothendeleki nthihi hayani	1	2
286. Radio	1	2
287. Radio dzo no fhiraho nthihi hayani	1	2

TSHELEDE YA MUTHU NA MUTA

288. Vha tshi sedza tshelede ine mirado ya muta wavho ya i wana nga u angaredza. Tshelede ya muta wavho i anzela u wanala nga ndila de?

Muholo	1
Masheleni ane a tou rumelwe hayani nga munwe vho a no shuma	2
Mindende	3
U rengisa ha zwishumiswa zwa bulasi	4
Nga inwe ndila i sa kwami zwa bulasi	5
A huna muholo	6
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8

MUHOLO WA MUTHU NA WA MUTA

GARATA G2

289. Kha vha nange ledere line la talutshedza THANGANYELO YA MUHOLO WA MUTA WAVHO hu sathu bviswa muthelo na zwituswa. Vha katele na ndila dzothe dzine dza vha holela i.e muholo, mundende, nzwalelo dza mbulungelo , etc.

290. Kha vha nange ledere line la talutshedza THANGANYELO YA MUHOLO WAVHO hu sathu bviswa muthelo na zwituswa. Vha katele na ndila dzothe dzine dza vha holela i.e muholo, mundende, nzwalelo dza mbulungelo , etc

	289. Muta	290. Muthu
A huna muholo	01	01
K R1 - R500	02	02
L R501 – R750	03	03
M R751 – R1 000	04	04
N R1 001 – R1 500	05	05
O R1 501 – R2 000	06	06
P R2 001 – R3 000	07	07
Q R3 001 – R5 000	08	08
R R5 001 – R7 500	09	09
S R7 501 – R10 000	10	10
T R10 001 – R15 000	11	11
U R15 001 – R20 000	12	12
V R20 001 – R30 000	13	13
W R30 000 – R50 000	14	14
X R50 001+	15	15
(O hana u fhindula)	97	97
(A huna vhutanzi/ a thi divhi)	98	98

291. Ndi tshifhio tshikalo tsha muholo tshine vha nga tshi dzhia tshi tsha fhasisa u fusha thodea dza muta wavho, zwine zwa amba zwa uri muta wavho u nga si kone u tshila nga masheleni ane a vha fhasi ha?

**R.....
(a thi divhi = 98)**

292. Thanganyelo ya muholo wa muta wavho ya nwedzii nthā, i fhasi kana u toda u lingana na itshi iyi ire afho nthā

Nthesa	1
Ntha	2
U toda u lingana	3
Fhasi	4
Fhasisa	5
(A thi divhi)	8

RO LIVHUWA TSHUMISANO YAVHO